
Marine Weather Forecast for CSA (ONHYM) PPL EBS – Nigeria

Forecast valid as of 01-Aug-2025 2000 GMT

All times are local.

Today

Winds: W, 5-10 kts.

Waves: NW, 4-5 feet, 12-13 sec.

Currents: S, less than 0.5 knot.

Tonight

Winds: NW, 10-15 kts.

Waves: NW, 4-5 feet, 15-16 sec.

Currents: S, less than 0.5 knot.

Saturday

Winds: W, 10-15 kts.

Waves: NW, 4-5 feet, 16-17 sec.

Currents: S, less than 0.5 knot.

Sunday Night

Winds: NW, 15-20 kts.

Waves: NW, 5-6 feet, 16-17 sec.

Currents: SE, less than 0.5 knot.

Sunday

Winds: W, 15-20 kts.

Waves: NW, 5-6 feet, 14-15 sec.

Currents: SE, 0.5-1 kts.

Monday Night

Winds: NW, 15-20 kts.

Waves: NW, 6-7 feet, 14-15 sec.

Currents: SE, 0.5-1 kts.

Monday

Winds: NW, 10-15 kts.

Waves: NW, 5-6 feet, 15-16 sec.

Currents: SE, less than 0.5 knot.

Tuesday Night

Winds: NW, 10-15 kts.

Waves: NW, 5-6 feet, 13-14 sec.

Currents: SE, less than 0.5 knot.

Tuesday

Winds: NW, 10-15 kts.

Waves: NW, 6-7 feet, 13-14 sec.

Currents: N, less than 0.5 knot.


Wednesday Night

Winds: NW, 10-15 kts.


Waves: NW, 4-5 feet, 12-13 sec.

Currents: N, less than 0.5 knot.


Wind & Wave Forecast for CSA (ONHYM) PPL EBS - Nigeria from 01-Aug-2025 14:00:00 to 17-Aug-2025 14:00:00




Met Forecast for CSA (ONHYM) PPL EBS - Nigeria from 01-Aug-2025 12:00:00 to 08-Aug-2025 12:00:00




Wave Height (ft) for CSA (ONHYM) PPL EBS - Nigeria at 01-Aug-2025 21:00:00




Wave Period (sec) for CSA (ONHYM) PPL EBS - Nigeria at 01-Aug-2025 21:00:00




Winds (kts) for CSA (ONHYM) PPL EBS - Nigeria at 01-Aug-2025 21:00:00




Surface Currents for CSA (ONHYM) PPL EBS - Nigeria at 01-Aug-2025 00:00:00




Surface Pressure (mb) for CSA (ONHYM) PPL EBS - Nigeria at 01-Aug-2025 12:00:00




Surface Pressure (mb) for CSA (ONHYM) PPL EBS - Nigeria at 02-Aug-2025 12:00:00




Surface Pressure (mb) for CSA (ONHYM) PPL EBS - Nigeria at 03-Aug-2025 12:00:00



Air Temperature (C) for CSA (ONHYM) PPL EBS - Nigeria at 01-Aug-2025



Air Temperature (C) for CSA (ONHYM) PPL EBS - Nigeria at 01-Aug-2025



Air Temperature (C) for CSA (ONHYM) PPL EBS - Nigeria at 01-Aug-2025

